

t40_valuat_1 (TMNBxhzFjSDxP- wfXLQTz1ZBXm47ys8ARM45)

October 27, 2020

Let $m1_qc_lang1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_cqc_lang : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_valuat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_valuat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k8_cqc_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7_cqc_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m2_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_valuat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_valuat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(\neg v1_xboole_0 X1) \Rightarrow (\\
 & \forall X2.(m2_funct_2 X2 (k3_qc_lang1 X0) X1 (k2_valuat_1 X0 X1)) \Rightarrow \\
 & (\forall X3.(m2_subset_1 X3 (k9_qc_lang1 X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow \\
 & (\forall X4.(m2_subset_1 X4 (k9_qc_lang1 X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow \\
 & (\forall X5.(m1_valuat_1 X5 X0 X1) \Rightarrow (r1_valuat_1 X0 X1 (k8_cqc_lang \\
 & X0 (k7_cqc_lang X0 X3 X4) (k7_cqc_lang X0 X4 X3)) X5 X2))))))
 \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0.\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\
 & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 \\
 & X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1_subset_1 X2 X1))
 \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (k3_cqc_lang X0)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1_qc_lang1 X0) \wedge ((m1_subset_1 \\
 & X1 (k3_cqc_lang X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k3_cqc_lang X0)))) \Rightarrow (m2_subset_1 \\
 & (k8_cqc_lang X0 X1 X2) (k9_qc_lang1 X0) (k3_cqc_lang X0))
 \end{aligned} \tag{4}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1_qc_lang1 X0) \wedge ((m1_subset_1 \\
 & X1 (k3_cqc_lang X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k3_cqc_lang X0)))) \Rightarrow (m2_subset_1 \\
 & (k7_cqc_lang X0 X1 X2) (k9_qc_lang1 X0) (k3_cqc_lang X0))
 \end{aligned} \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (m1_subset_1 (k3_cqc_lang X0) (k1_zfmisc_1 (k9_qc_lang1 X0))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(\neg v1_xboole_0 X1) \Rightarrow (\\ \forall X2.(m1_valuat_1 X2 X0 X1) \Rightarrow (\forall X3.(m2_subset_1 X3 \\ (k9_qc_lang1 X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow ((r2_valuat_1 X0 X1 X2 X3) \Leftrightarrow \\ (\forall X4.(m2_funct_2 X4 (k3_qc_lang1 X0) X1 (k2_valuat_1 X0 \\ X1)) \Rightarrow (r1_valuat_1 X0 X1 X3 X2 X4)))))) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)) \Rightarrow (v1_xboole_0 X1)) \quad (8)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(\neg v1_xboole_0 X1) \Rightarrow (\\ \forall X2.(m2_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow \\ (\forall X3.(m2_subset_1 X3 (k9_qc_lang1 X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow \\ (\forall X4.(m1_valuat_1 X4 X0 X1) \Rightarrow (r2_valuat_1 X0 X1 X4 (k8_cqc_lang \\ X0 (k7_cqc_lang X0 X2 X3) (k7_cqc_lang X0 X3 X2)))))) \end{aligned}$$